



Ngwena i sa londi





Charlotte Galane





Mulamboni wa Ngwedi, ho vha hu tshi dzula ngwena khulwane. Dzina layo yo vha i tshi pfhi Khakhakha. Khakhakha yo vha i tshi borea. Mulambo wo vha u tshi dzulela u dzika na u fhumula.






Yo thatha zwipuka zwothe uri i diphine nga
u nwa madi i yothe. Yo vha i sa londi zwinwe
zwipuka.



Nga masiari yo vha i tshi dzula ḫuvhani kha
tombo lihulu.

Yo swiela fhasi nga mutshila wayo.





Nga masiari zwipuka zwo dodela zwa lingedza
u nwa mađi.

Khakhakha yo zwi vhona nahone yo lingedza
u zwi fara.



Zwipuka zwo rumela Nungu uri i ambedzana na Khakhakha. Zwo vha zwi tshi khou ḥoda u pfhumedzana nayo. Yo hana u thetshelesa.






Zwo tendelana uri zwi ḫo amba nayo. Nungu
yo vhudza Khakhakha uri mađi a tea u
kovhekanyiwa kha zwipuka zwoṭhe zwi re
tsini na mulambo. Khakhakha yo vha i na swili
khulu.



Khakhakha na Nungu dzo fhedzisela dzi
songo tendelana.

Khakhakha ya ri, “Kha zwi ḥivhee kha vhothe
uri ndi Khosi ya Mulambo wa Ngwedi. A hu
na na tshipuka na tshithihi tshine tsha ḥo nwa
mađi mulamboni wanga.”

Nungu ya humela kha zwiñe zwipuka zwe
tungufhalaho.





Nungu yo vhuya na muvhigo. Yo zwi vhudza
uri Khakhakha yo bvela phanda na swili yayo.


Zwipuka zwe da na maano a u fasha
Khakhakha.



Matsheloni ayo, Khakhakha yo mbo di
fashiwa.

Khakhakha yo vhona mbevha ḥakani. Ya ita
uri mbevha i tumule mambule. Khakhakha yo
lingedza u shavha.





Zwińwe zwipuka zwo i vhona. Zwa fara
Khakhakha.

Zwo i fara zwa i isa kha khosi Vho Ndou.



Nungu yo vhiga Khakhakha kha khosi.

Yo ri, “Khosi Vho Ndou, kha vha tshile u ya nga hu sa fheli. Khakhakha yo vha i tshi khou di dzulela u nwa mađi mulamboni wa Ngwedi i yothe.”

Khakhakha yo vha yo tshuwa.





Khosí yo ri, “Khakhakha, a ni londi. Namusi ndi ḫuvha ḫa mafhedziselo ni tshi khou hanelā vhañwe vha tshi nwa mađi mulamboni wa Ngwedi. Ri nga si ni tendele ni tshi vhaisa zwipuka zwa shango ḫanga. Zwithu zweathe zwi tea u kovhekanyiwa.”



Khosí yo vha yo ḫungufhalesa. Yo ri, “Noᬁhe ni vhanga. Zwithu zwoᬁhe shangoni ḫanga zwi tea u kovhekanyiwa.”

Khakhakha yo vha i tshi khou ḫisola nga zwe ya ita.





Ngwena Khakhakha yo pfhesesa milandu
yayo. Yo pfharelo pfarelo kha zwipuka zwe^{the}.

Zwipuka zwe thoma u rera nga ayo mafhungo.

Zwo tendelana u i farela.



U bva zwenezwo, zwipuka zwo tshila nga mulalo. Zwo the zwo diphina nga u nwa madi mulamboni zwo vhofholowa.

